

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙНОМУН УОННА ҮЛЭНИТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Х а н м а т
1931 оыл алтынны
ыйтан тахсар

№ 20 (4754)

1976 сьл. Олуныу 14 күнэ
СУБУОТА

Сыаната
2 харчы

БҮТҮН СОЮЗТААБЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЙ КУОТАЛААБЫ КЫАЙЫЛААХТАРА

ССКП Кинн Комитета, ССРС Министрлерин Совета, Профсоюзной союзтар Бүтүн Союзтаабы Кинн Советтара уонна ЫБСЛКС Кинн Комитета 1975 сылдаах нуруот хаһайыстыбатын былаанын болдьоун иһинэ толоруу уонна тохсус пятилетканы ситиһилээхтик түмүктэһин иһин Бүтүн Союзтаабы социалистическай куоталаабы түмүктэрин керен баран, кыайылаахтарынан биллүүлэр уонна нараадалаатылар:

САХА АССР-тан Тохсус биэс сылдаах былааны толоруута, производство кудьууун урдэтингэ, үлэ оҕорумтуотун үүннэрингэ, бородуксуяа хаачыстыбатын туссарымга ордук үрдүк көрдөрүүлэри ситиһин иһин ССРС НХСВ-тыгар Бочуот Бүтүн Союзтаабы дуоскатыгар таһааран туран, «Тохсус пятилеткага үлэ үлэ иһин» дьээн ССКП КК, ССРС Министрлерин Советин, ПСБСКС уонна ЫБСЛКС КК Памгэ-

най эвантарынан, ССКП КК, ССРС Министрлерин Советин, ПСБСКС уонна ЫБСЛКС КК көһөрүллэ сылдаар Кыһыл знамаларынан: Саха сиринээди алмаһы хостуур Ленин орденнаах производственнай холбоһуу, Мирный куорат: Ленин аатынан совхозу, Мэҥэ-Хаҥалас оройуона, 1975 сылга нуруот хаһайыстыбатын былаанын болдьоун иһинэ толоруу уонна тохсус пятилетканы кыайылаахтык тү-

мүктэһин иһин Бүтүн Союзтаабы социалистическай куоталаабын та ордук үрдүк түмүктэри ситиһин иһин ССКП КК, ССРС Министрлерин Советин, ПСБСКС уонна ЫБСЛКС КК көһөрүллэ сылдаар Кыһыл знамаларынан: Якутскай куораты Верхоянскай оройуону Мэҥэ-Хаҥалас оройуону «Якутскай» совхозу, Якутскай к. «Адыаччы» совхозу, Верхоянскай оройуону.

ССКП РАЙКОМУН II ПЛЕНУМУН ТУҔУНАН ИНФОРМАЦИОННАЙ ИИТИННЭРИИ

Бэрэбээ, 1976 сьл олунуу 13 күнүгэр, ССКП оройуоннаабы комитетын иккис пленума буола. Пленум «Саха уобаластары ХХХ партийнай конференция түмүктэрин, оройуоннаабы партийнай гезиттэ сорунтарын туһунан» башпуруоһу дүүһүлэстэ. Докылааты ССКП райкомун бастакы секретара таб. И. П. Листинев оҕордо. Кэпэтингэ тыл эгитилэр: тт. Нулановскай А. Т.—ССКП райкомун чилиэнэ, оройуон прокурора, Стручкова Е. В.—плем-холбоһук кылабынай зоотехника, Зверстов Н. Е.—ССКП райкомун бюротун чилиэннэгэр кандидат, народнай хонтуруол оройуоннаабы комитетын председатели, Перминова В. П.—ревизионнай комиссия чилиэнэ, госстатистика оройуоннаабы инспекторатын стар-

шай инспектора, Ефимов Г. Д.—Эрилик Эристин аатынан совхоз рабочкомун председатели, Слепцов А. И.—ССКП райкомун чилиэнэ, ис дьылаа отделын начальнига, Гуляева Е. П.—ССКП райкомун чилиэнэ, 13 №-дөөх СПТУ партийнай тарбиятын секретара, Корнин Е. П.—ССКП райкомун чилиэнэ, тыл хаһайыстыбатын управлениетын начальнига, Матвеев С. Х.—ССКП райкомун бюротун чилиэннэгэр кандидат, Бара Марке аатынан совхоз механизатора, Колосов П. С.—ССКП обкомун тыл хаһайыстыбатыгар отделын инструктора, ССКП райкомун пленума дүүһүлэһилибит башпуруоска туһаннаах уураады иһинэ. Манан партиа райкомун пленума бөбөтүн үлэтин бүтүрүлэ.

ССКП XXV СЪЕЗДЭ АҢЫЛЛАРА 10 ХОНУК ХААЛЛА

Бу күннэргэ ударнайдык,
көдьүүстээхтик үлэлиэбин!



Сабаланын үчүгэй

Алматаары эрдэм предприниметин үлэһиттэре ССКП XXV съездин үлэ үрдүк көрдөрүүлээх көрсөргө бэлдүүлэлэр. Предприниметин директора Д. Н. Нова Якутскайман, Хаандыкман содыан аһардас тохсунуу кыһа 15 төгүл эгэлэ табаары быраатарда, Олимптаах товароной Е. Н. Макарова клубт табаары тутта мажаныннарга үлэрэн, сыанатын быһааран иһэр. Онон нойуунына көтөһиттэ-мананынга суоһ табаары атылаһар буолла.

ДОСТОЙНАЙ БЭЛЭХ

ХАЙАХСЫТ (телефонунан). ССКП XXV съездин көрсө социалистическай куоталаабын күүскэ тэһиттэнэр, 25 ударнай үлэ күннэригэр отделение үрүг илгэтин үлэһиттэре үүт мамын үрдэтингэ үчүгэй түмүктэри ситистилэр. Ол курдук хаан-уруу партиа учараттаах съездин члэһиттэр иһини үлэһиттэригэр үүт валовой мамыгар 1232 центнер оннугар 1396 центнеринэн толордулар, биһр фуражнай аһахтан өртотунан 389-туу кг үүтү матылар. Итинэн биһрбит үлэһиттэри үүт валовой мамыгар 164 центнеринэн, оттон биһрдия фуражнай аһахтан мамыннга 42 кг-ин аһардылар. Отделение сүөсүһүттэре ситиһилибитинэн уоскуйбакка, үүт мамын салгым үрдэтигэ дүүһүлэлэр.

М. ЛЕОНТЬЕВА,
партийнай тэрилтэ секретара.

Болдьобун быдан иһинэ

Субуруускай аатынан совхоз Солоньентаары отделениетын сүөсүһүттэре ССКП XXV съездин члэһиттэр иһини үлэһиттэре социалистическай эбэһэтэлиһиттэригэр болдьобун быдан иһинэ, олунуу 2 күнүгэр, ситиһилээхтик толордулар. Валэһэтэммит иһиттэригэр үүтү валовой мамыга 6 бырыһыан, 1 фуражнай аһахтан мамыннга 17 килограммынан, госуларствода туттарыы 19 бырыһыан, биһр бороон орто толоруу үүтүгэр 5 бырыһыан аһардылар. Съезд эһинээди куоталаабынга оһаттаах манныксыт, Геройица Анна Львовна Сергеева старшайдылар «Сардаҥа» ферматын коллектива фуражнай аһахтан 340-һым кг үүтү нан, валовойман эбэһэтэлиһиттэригэр 77 центнеринэн аһаран бастаан иһэр. Отделение манныксыттара ситиһилибитинэн уоскуйбаттар, съезд аһалымытын көрсө үүтү валовой мамын мамыга соруудабын олунуу 18 күнүгэр толорон, онус пятилетка иһин иһаллаабы соруудабын 120 центнеринэн аһарарга, үүтү госуларствода туттарыы иһин мамыга соруудабын 85 центнеринэн куобарарга, иччат сүөһүттэригэр иһини мамын биһр төбөгө 75 кг таһардыга сорууһунан бу күннэргэ өссө охсуулаахтык үлэһиттэр.

И. СОБАНИН, партийнай тэрилтэ секретара.

КУЛЬТУРА ТЭРИЛТЭЛЭРИГЭР—НЫҢЫЛ ЗНАМЯ

1975 сьл бастакы аһарыгар оһоһулаһуу түдүккэ биһиги оройуонмут культурига-сирдатар тэрилтэлэр алексеевскайдары хотторон түрүдөөттэр. Онон сьл иккис аһарыгар эһалымылаах сылаалары оро тардарга, сьл түкүзүкөн Кыһыл аһалымын дыйаһар доһуларга сорук түрүгэ. Ити музей үлэһиттэр, библиотека, аһары сьл аһалымын.

басынан көрдөрүүгэр үчүгэй эрээрилэр народнай театр, музей үлэһиттэригэр, музыкальнай оһуулаага логгориһтар Кыһыл аһалымын иһиттэригэр сотуннулар. Хайыаһтарай, куоталаабын аһага куоталаабын Түмүк—953,8:836,3 чуралчылар түһүлэһиттэр. Онон культурига-сирдатар тэрилтэлэр үлэһиттэр республикага үһүс иһиттэлээх оройуону логгоруу эбэһэтэлиһиттэр.

Олуныу 10 күнүгэр Чурапчыга иккис оройун Делегацията түмүк 1975 сылга куоталаабын түмүктэтиллэр. Оһу, та маһаларыт күбүнай үлэһэ Ю.А. Библиотекаларга 47,57

Кыһыл аһалымын куоталаабын куоталаабын өссө күүүһүрүдүүтү, Кыһыл аһалымын биһиттик тутарга көдьүүе уонна хаачыстыба иһин аһалымын аһалымын үлэһиттэр! Е. ГУЛЯЕВ.

ССКП XXV СЪЕЗИГЭР ДЕЛЕГАТ



МАГАДАНСКАЙ УОБАЛАС. Сергей Чейвытегин Чукотскай национальнай уонунун Борниговскай оройуонун «Дружба» совхозугар таһаарыттар биһр-сөөдөлөрүн салаһар. Биһр-сөөдө 3000-тан тахса таһаны көрөр-истэр. 1975 сьл бүтөһүгэр үлэ-

хам таһаны тыһынаах иһиттэ 99,4 бырыһыанга тэһиттэ. Сергей Чейвытегин үлэтин иһэ дойдун үрдүктүн сыһана хаан Ленин уонна «Бочуот Знамя» орденнарынан нараадалаабыта, Уобаластаабын партийнай конференцияда иһин ССКП XXV съезиттэр биһр



санаанан делегатынан таһылыһа. СНИМОКТАРГА: хаһас — «Дружба» совхоз төбөтүн үөрө; уһа—ССКП XXV съезин делегата Сергей Чейвытегин. ССТА фотехрониката.

Алексеевскай бастаата

Соторутаадыта Амма сьлэһиннэһиттэргэр үс маһалы оройуоннар—Амма, Алексеевскай уонна Чурапчы—1975 сылга социалистическай куоталаабыларын түмүгэ оһоһулуһа. Тохсус пятилетка түмүктэһиннээх сылыгар Бүтүн Союзтаабы социалистичес-

кай куоталаабын күүскэ тэһиттэнэр куоталааһар оройуоннар үлэһиттэре нуруот хаһайыстыбатын сайыннарынага көккө аһалымылары ситистилэр. Куоталаабын усулуобуһа-тыгар көрүлүһүт үлэ 18 сүрүн нуругэр барыта 550,1 балы млан Алексеев-

скай оройуон аһалымылаабын таһыста. Иһиттэн 2,2 балынан хаалбыт Амма иккис, оттон 518,9 баллаах биһити оройуонмут үһүс иһиттэһинилэр. Онон Алексеевскай оройуон көһөрүллэ сылдаар Кыһыл Знамяны бу да сыһынага иһэһэ хаалла.

Нуорманы аһараллар

Токарь Н. Н. Коркин Саха АССР нуруотун хаһайыстыбатын баштыгары республикатаабын слеттарыгар делегатынан таһылаабыта. Кини ССКП XXV съездин иһиннээди ударнай үлэ күннэригэр ордук таһаарымылаахтык үлэһэтэ. Кинир санааһы түрүдөөх уонна үчүгэй хаачыстыба аһалымын толорон иһэр.

Коммунистическай үлэ ударниктара, «Сельхозтехника» оройуоннаабы холбоһугун чулуу токардара партиа учараттаах съездин иһиннээди үлэ вахтатыгар турун биһилибит сорууда күннэһэ 110—120 бырыһыан толорол-лэр. П. МАНАРОВ.



ИЖИТЧИ

УОННА

СОЮЗУДИН

Редакция штаты таһынан отделын сэбиэдиссэйэ М. Д. ПОПОВ

ТРАНСПОРТ СЭРЭВИ ЭРЭЙЭР

Оройуонга транспорт средстволара сымалык элбээн иһэллэр. Ити рулка олоорооччуларга өссө өрдүк дыксытканын элбэтэр брөлүүнү, суол быраабылаларын кимтипаттык тутуууну эрэйэр. Итинни сымдыргэ сорок сэрэдэр уонна тэрнэлээр, холобур, Карл Маркс аатынан совхоз, эгүүт комбинатын, ө. д. а. салалгалара араас өрүттээх үлэни ытталлар.

Ол эрэри үгүс сирдэрэ металлатордар ортолоругар илгэр-айботор үлэ мэлэттүк ытталлар. Дыксытканын, элпиктиликэ көрдүбүтэ ираахынан элпиктээбүт.

Аспыт сылга государственнай автономия уонна милиция үлэһитэригэр оройуон ийинээри суолларга быраабыланы күүрүү, байдык кэлини 288 түбэлтэлэрэ регистрацияламмыттар. Онтон 169-гэр рулка олоорооччулар бэйэлэрэ буруйдаан этиллэр, 54 түбэлтэлэр итирэх туруктаах айаннааччылар тутуулууттар. Суол быраабыланы кэлииттэр бары сирдэр административнай автономия үлэһиттэригэр. 38 шофердар уонна трактористтар рулка олоорор быраабыланы быһылыбыта. Суол быраабылаларын кэлиит өрдүк элбэттик Субуруускай автономия совхоз итинни райПО металлатордарын өттүлэригэр таһаарылыбытын салыстыыр наадалаах.

Инженерной-технической кадрлар сонтон көтүрүлүү олохтообот, көрдүбүтэ намыйах буолан, сорок сирдэрэ хассыттык, трактор үлэти чуолкайдик үлүөт-көмүт. Итинни мунан кинилэри техникскай көрүү биримэстэлэр мунуулабыт, долго техникскай туруктаах автомашиналар, трактордар сирини-обакта үлүөтүк ытталлар.

Дьону амалаах олохторо суох хассытканыгэр, трактор кэлииттэр тиийи, кабинаны элбэт буолан сирини олоору түбэлтэлэр эмэ үгүс. Хас бирдии киһи болломтогун таһыра, утумнааттык утары өсүрүлэр буоллар, итинни олох күүтүлээх быһыи олох туроктик туроктумулаах этэ.

Итигэр түлүктэригэр суол араас таламталар быһылааччы буолаллар. Холобур, оройуон ис суолларыгар, 1976 сылга 7, 1975 сылга 5 быһылаан таһамбыта.

Түлүктээх эттэхэ, суол быраабыланы кэлиити суох өтөрү, айанна сэрэди күүрүрдүү бары таһаарылыбытын, партийнай, советскай тэрияттэлэр салайааччыларын, общественность бүтүтүнүн болломтогун эрэйэр.

Н. АТЛАСОВ,
райсовет исполкомун
ис дьыалаба отделын
старшай госавтоинспектора.

И Э С П И Т Д Ы А Л А Т Ы Н А Н Б У О Л А Р

Оройуонга билигин народнай суут 179 төлөрүүдээх динистэрэ төлөрүүгэ сыдыбаллар. Итинтэн 150-чата—алимент дьыалалара. Ити төлөбүрдэри ирдээн маныга бухгалтердар П. Е. Адамов (Эрилик Эристини аатынан совхоз), А. А. Полятинская («Якутсельстрой» ТМУ-га), М. С. Данилова («Якутмелиоводстрой» ПМК-га), А. И. Гуляева («Якутколхозстрой» ТМУ-га), Н. И. Кондратьев (лесхоз), И. Ф. Астапова (ДАЭС), Н. М. Сенникова (ДУ-1050) уо. д. а. эппиктигэр үлэһиттэр, кыһамнылаахтык үлэһиттэр. Кинилэр ирдэһиллэр үбү ий ахсын тутан, ирдэһиттэрэ ыстан, ыспараанкаларын барсуда түйэрэн иһэллэр, махтады ытталлар.

Хомойуох иһин, сир ахсын итинни буолбатах. Суут уураабын олоххо киллэригэ эппиктигэр суох сыманнастык бухгалтердар Н. М. Догордуров (Карл Маркс аатынан совхоз), Д. Н. Григорьева (райПО), Г. В. Серебряникова («Якутмелиоводстрой» ПМК-га), А. Н. Данилов (лесхоз) ыспараанка тардылынылар. Дьыалаба итинни дээр-лэһиттэригэр иһин Субуруускай автономия совхоз бухгалтериятын эмэ үгүстүк үлэһиттэр. Кинилэргэ итинни ити тэрияттэлэр салайааччыларыгар суут уураабын олоххо киллэрини аанна ахтыбаттар, ыспараабынан эр мунуудаммакка, төлөттөрбөтөх суутчаларын байлалар төлүөх-төхтөрүн, тиһагар холуобунай

эппиктэ тардылыахтаахтарын салыстаахха наада.

Суут уураабынан төлөбүргэ тардылаан баран, онтон куотуна сыдылааччыларга өрдүк кытап-сактык сыманнаһык тустаахпыт. Народнай суут итинни доннорго туһааннаах сокуоннары билиһиннэрэр. Алимент төлүүртэн куотуна сатаабыт 7 кыһах сэрэтин өгөһулуна. Оттон А. А. Тутушкин сэрэтин кэлииттэн өссө бизе ий куотумутун иһин биһир сыт болдохтоон көтүлэ быһылаана.

Ол эрэри төлөбүртэн куотуна сыдылааччылар ханна баалларын чуолкайдаһыты сорок кэлииттэр Советтарын исполкомнара, чуолаан кинилэр председателлэрэ, көһүүнүк сыманнаһаллар. Ол курдук, Сылап иһини Советын исполкомут председателэ Н. С. Софронов дин ментан куотуна сыдылар Бурцевы пропискалаабакка эр кэлииттэргэ үлэһиттэ сыдылар көтөт улахантык сэмэлэнэ. Болугурдар А. Н. Якушев дин кыһа ханна барбытын үс-сайын быһа кыһан чуолкайдабытылар. Итинни көһүүнүк сыманнаһыны түбэлтэлэри Чурапчы, Кытаанах, Хатылы, Одьулуун сельскай Советтарын исполкомнара эмэ таһаардылар.

Суут уурааба олоххо кинииттэн хааччылы хас бирдии советскай киһи, тэрият салайааччытын, олохтоох Советтар Ийэ дойдун иһинтэр истэрин дьыалаба. Оһо көһүүнүк сыманнаһыны тулуйулуон сатамат.

М. КОНОНОВА,
судисполнитель.

Общество ортомугар олоорор буолан баран общественноштан шупулуга суох буолар саһаммап.

В. И. ЛЕНИН (Соч. толору хомуура, 12 том, 104 стр.)



СНИМОККА: народнай суут үлэһиттэр активнайдык кыттар, үгүс хомойу онорор сэтэстэлэр (хаһаастар)—детсад сэбиэдиссэйэ М. И. Феофанова, «Якутколхозстрой» ТМУ-гын ирораба М. Ф. Петрова уонна «Союзпечать» агентствотун старшай бухгалтера А. П. Попова народнай суут көрүүгүтүр кинир дьыалалары ыттары билсэллэр.

П. СЕДАЛИЩЕВ фотолара.

БАРЫ ТУРУНАХПЫТЫНА ЭРЭ

Соторутаарыта народнай суут итинни ыспарааннаһыгар алта «көкөт» олоордо. Буруйдарын азыннаахха, манньык.

Эрилик Эристини аатынан совхоз Чапырдаабы отделениетин рабочайа Сукнов З. И. холуочуларын аайы дьон утуулар кэлииттэн аахса барбакка ылы көрүлэр, иһэттэх иһин курдук, арыгы көрдөн утуппат, салыстаах үгүстэммит. Холобур, биһир түүт 12 чаас саһана Кузьминнар дин малга тиһин ааннарын дьордойбит, саламмыт, олоору кутталыт.

Субуруускай аатынан совхоз Соловьевтарды отделениетин рабочайа Илларионов С. Д. муннаах, дакылаат буоллаһына тумна хаһар кулуубугар көтөн түспүү. Дьон курдук, ойун-саһааһын кэлииттэр, сайдаары дьордотун дуу, арыгылаабыт, көчөгөр Федоров К. Д. буойун көрөгөр гыммытын сирбаһыт, үөхлүт, соһаммыт. Эһитини хонтугора өттүлүн таһын үлү өхсүбүт.

Үһүстэрэ—К. Н. Коркин автономия Чурапчытан Сылаптаа ара «аһын ууну» иһимэхти-ийимэхти айаннаабыт. Тини-ийэхтэх сирдэр тиһин М. Коркина дьонун үс хос үгүнүгүн таһын адыһыттыт. Д. Н. Дьячковайдаахха, Р. И. Дьячковайдаахха сыдыгыталаан айдаарбыт. Бу күнтэх үлэти суох сыдылар иһин арыгылы-арыгылы бэрэдэти көлөр суолти турбүт.

Оттон тракторист Н. Р. Гоголев уонна куотун кэлииттэр Дирин өртө оскулатыгар көчөгөрдүн сыдыан итирбит уонна Эрилик Эристини аатынан совхоз хонтугарыгар кинир охтон хаалбыт. Ол сытан үгүлэбит, үөхсүбүт, эмэ да ытталбит. Итинни дьон үлэһиттэрини көһөйдөбит.

19 саһаах Г. С. Наумен—Эрилик Эристини аатынан совхозка рабочай. Ити Гоголев айдаардарын күн Дирин өртө оскулатын Х кыһаһыгар үгүс-

нэр Е. Григорьевы арыгылаһыт. Итинни итирэн баран эмэ соһо хонтугарыгар кинир ыспарааннаһыт тыһынан үөхсүбүтүт, сельсовет исполкома үлэһит көһүгэр тутулаан кинир баран өхсүстүттар, дружинниктарга утарылаһыттар.

Мугудай өртө оскулатын Х кыһаһын үлэһиттэригэр М. Сиднев IX кыһаһа үлэһит Перяковтан арыгы ыттар иһин баран саһа Култура дьонун аһылаһыттар аһаалаах бизэһи тиһибит. Оһо учууталын улууктаабыт, өхсөору гыммыт.

Көстөрүн курдук, тус-түспэ сирдэргэ өгөһулаһыт ити кулу-гоһаһыттар бары биһир төрүттээхтэр—ол итирэхтэһини, арыгыһыттары утары общественность бүтүһүүтэ туруна күүскэ өхсүһэр буоллаһына эр, итинни буруйу оноруу суох буолуор.

Ю. БАСЫГЫСОВ,
народнай сэтэстэлэ.

Туһалаах семинар

Оройуон добровольнай народнай дружиналарын штабтары инициативтарыгар доһо комбинатордарыгар семинар буолан ааста. Семинар кыттылааһыгар «ДНД оройуоннары штабын биһир сыллаах үлэти туһунан» кини началькада А. Е. Филиппов докладтык иһиттилар. Народнай судьыи М. Д. Попов ДНД атын общественнай тэрияттэлэри кытары сибээһин тэрияттэ, прокурор А. Т. Кулаковскай докумуннары таба төлөрүүдө, райсовет исполкомун ис дьыалаба отделын өрө көһүгөр инспектора Л. С. Кузьмина общественнай саһаалаһын барытэһитин үлэһиттэр «өпө хосторун үлэһиттэр тэрияттэ элбэх түбэлтэри биһирдилэр. Итинни төһө общественнай барытэһити тарыстаһыттыга дружинниктар биһиратарын доһо эбээһинистэригэр туһунан айылканы тарыталаһыт туһунан буһт саһаарын аһылаһытын уонна тарыталаһыт барытэһиттэригэр туһунан лекциилар тарыталаһылар.

Семинар кыттылааһыгар маннайы медицинскай колону окурдуу уонна саһаа туртторигэр практической аһааһыларга сириттэллэр.

Оһытти аһааһыт барытэһиттэн общественнай барытэһити тарыстаһыттыга Чурапчы сельсоветынаһы оһорнай нуун советын председателэ Дьячковай ити нуун үлэти, таб. Дегеретов Чурапчы салыстаһыттигэр дружиналарын үлэһиттэригэр тустарынан кэһээһиттэр.

А. СЛЕПЦОВ.



РайПО иһинээри табаарыстын суут үлэһиттэр ортолоругар элбэх өрүттээх сэрэгэр, иһтэр-ойдотор үлэни ыттар.

СНИМОККА: табаарыстын суут председателэ И. И. Макаров.

